

Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

English/Setswana

| Tlhakole 2019 Kgatiso I

300 new nurses, thanks to stimulus package



Jubilations! Nurses celebrate the good news of their employment, thanks to President Cyril Ramaphosa's stimulus package.

Nompumelelo Majola recently had to deal with the sorrow of burying her 65-year-old mother who had succumbed to a long illness.

On the day of the funeral, she received a phone call from the KwaZulu-Natal Department of Health telling her that her application to work as an Enrolled Nursing Assistant had been successful.

"I could not believe it," she said. She had spent the past 13 years struggling to find permanent employment.

Majola who originates from Mbumbulu, now works at the Prince Mshini

Memorial Hospital in Umlazi in Durban.

"I'd like to thank President Cyril Ramaphosa and MEC Dr Sibongiseni Dhlomo for making our dreams come true," she said.


The employment of the nurses was part of the stimulus package, which was announced by President Ramaphosa. It aims to boost the public health sector through the creation of more than 5 300 jobs throughout the country.

The provincial depart-

ment is also finalising the appointment of porters, general orderlies, pharmacy assistants and artisans.

Another newly appointed nurse Gugu Mdlalose, from KwaMashu, who has been placed at Wentworth Hospital, said: "This was going to be my 14th year of not working since qualifying as a nurse. I am extremely grateful to Bab' Ramaphosa and the entire health team," she said, fighting back tears.

● Cont. page 2



Innibus Craft Awards now open for entries

Page 16





ALSO AVAILABLE ON:



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

@VukuzenzeleNews
Vuk'uzenzele
 Websites: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za
 E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za
 Tel: (+27) 12 473 0353

Free Copy

Go tsenya kopo ya tiro ka inthanete go nolofatsa thulaganyo ya go kopa tiro

KA GO THANKGOLOLA e-Recruitment, puso e bontshitse

maikemisetso a yona mo go tsholetseng matshelo a bašwa le a dialogane.



Ka go tobetsa fela konopi ya khomphiutha maAforika Borwa jaanong a tla kgona go tsenya dikopo tsa bona tsa go kopa ditiro mo maphateng a puso.

Go ise go ye kae bao ba senkang ditiro ba tla kgona go rome-la dikopo tsa bona ka thulaganyo eno ya e-Recruitment e e thankgolotsweng ke Tona ya Tirelopuso le Tsamaiso Ayanda Dlodlo.

Tona o rile thulaganyo eno ya e-Recruitment e simolotse go tsenngwatirisong mme e tla simolola kwa Lefapheng la gagwe la Bodiredipuso le Tsamaiso (DPSA) mme go ise go ye kae maphata otlhe a puso a tla e dirisa.

"Thulaganyo eno ya e-Recruitment ke karolo ya thulaganyo ya puso mabapi le go nolofaletsa batho, bogolosegolo bašwa, go dira dikopo tsa ditiro mo tirelopusong.

"Thulaganyo eno e tla

tsenyeletsa gape le tshekatsheko ya melawanataolo fa go tla mo diphatlhatirong tsa kwa tlase mo pusong go kgontsha gore batho ba e leng gona ba simolola go tsena mo pusong ba sena maitemogelo ba thapiwe mo diphatlhatirong tseno," Tona Dlodlo a re jalo.


O rile ke nnete e e senang tshutiso gore thulaganyo ya ga jaanong ya go tsenya kopo ya tiro e tlhakanya badiradikopo tlhogo e bile gape mafapha a puso ga a ise a tsamaye le dinako kgotsa ga a ise a tlhabologe go ya ka ditlhabologo tsa thekenoloji tse di ntseng di gatele pele.

"Thulaganyo eno ya e-Recruitment e tla tswela mosola batho ba le bantsi ba ba ba-

tlang ditiro ka ntla ya gore e mo webesaeteng ka jalo e tla fitlhelesega gongwe le gongwe kwa motho a tla bong a le gone gore motho mang le mang yo a batlang tiro a romele kopo ya gagwe kwa sefalanatshedimose-tsang seno," o tlhalositse jalo.

Tona o rile thulaganyo eno e tla kgontsha badiradikopo go tsenya Makwalo a bona a go Batla Tiro (di-CV) le ditokomane tse dingwe tse di a tshegetsang gangwe fela mo sefalaneng seno mme thulaganyo eno e tla ba bolokela madi a ba neng ba tla bo ba a dirisa go dira dikhophi di le dintsi tse ba ka bong ba ne ba di romela go kopa ditiro.

"Go botlhokwa go gate-



KwaZulu-Natal Health MEC, Dr Sibongiseni Dhlomo, comforts new nurse Nomphumelelo Majola, whose mother recently passed away.

From page 1

MEC Dhlomo expressed his heartfelt gratitude to President Ramaphosa for the stimulus package, saying that its beneficiaries will be the vast majority of the population who rely on the State for their health needs – particularly those in far-flung areas.

"Today, there are 300 families who have breadwinners. These nurses

have brought tears of joy." Dr Dhlomo said the nurses have been sitting at home for over 14 years. "These are the nurses who are at the bottom of the ladder of the nursing profession, but they mean so much to our people."

"We hope by injecting 300 new nurses into the system, we're going to bring meaning in terms of quality of service to our people."

lela gore kopo ya tiro mo pusong e santse e tlhoka gore o tlatse foromo ya Z83 mme bao ba senang inthanete ba santse ba ka romela dikopo tsa bona ka namana mme gape foromo eno e tla nna teng ka mokgwa wa dijithale go kgontsha gore dikopo di diriwe bonolo le go direlwa ka bonako mo go bao ba nang le inthanete," o tlhalositse jalo.

Tona o rile molemo o mafapha a puso a tla o ungwelang mo go seno ke gore thulaganyo eno e ba kgontsha gore ba phasalatse diphatlhatiro mo inthaneteng mme seno se tla fokotsa madi a a dirisiwang mo

mekgweng e e leng teng ga jaanong ya go phasalatsa mo makwalodikgannyeng.

Thulaganyo eno ya boitshimololedi ke tirisanommogo magareng ga DPSA le Lefapha la Puso ya Porofense ya Gauteng la e-Government.

Lefapha la Puso ya Porofense ya Gauteng la e-Government le tlamela ka ditlhokwa tsotlhe tse di tlhokagalang go ka diragatsa thulaganyo eno, mme Setheo sa Puso sa Thekenoloji ya Tshedimosetso se tsena ka le le reng sona se tla tlamela ka tlhabololo ya bokgoni jwa thekenoloji le mafaratlhathla.

SNews.gov.za



government
communications

Department:
Government Communication and Information System
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: (+27) 12 473 0089

E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Head of Editorial and Production
Tasneem Carrim | tasneem@gcis.gov.za

Editor-in-Chief
Roze Moodley | roze@gcis.gov.za

Managing Editor
Ongezwa Mogotsi
ongezwa@gcis.gov.za

News Editor
Noluthando Motswai

Writers
More Matshediso
Jauhara Khan

Senior Designer
Tendai Gonese

Language Practitioners
Nomgcibelo Motha
Boitumelo Phalatse
Phakamani Dadlana

Vuk'uzenzele
is published by Government
Communications (GCS)

Printed by:
 paarlcoldset
A Novus Holdings company

Distributed by: ON THE DOT

All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

Tšhabo e ntšhwa mo nageng ya Aforika Borwa

Dale Hes

Mo ngwageng yo o fetileng, Moporesidente Cyril Ramaphosa o tlide ka tšhabo e ntšhwa mo nageng ya Aforika Borwa.

Ese kgale fela a gorogile mo katorong ya boporesidente, Moporesidente o ne a golola Puo ya Maemo a Setšhaba (SoNA) e e mogotegote e e neng ya fetlha tsholofelo, boitumelo le boitshepo mo baaging ba le dimilionemilione ba ba neng ba bogetse puo eno go ralala le naga ka bophara.

Go ne go rena boitumelo jo bo seng kana ka sepe ka ga SoNA ya ngwaga wa 2018. Ka jalo, go ne go le matshwanedi gore puo eno e rebolwe ka Ngwagakgolo wa ga Nelson Mandela: ka ntlha ya gore fa e sale paka ya temokerasi e roga ga se setlwaei gore Moporesidente wa naga ya Aforika Borwa a ikutlwae a sikere ditsholofelo di le kalo tsa baagi mo magetleng a gagwe. Le fa go le jalo, puo ya ga Moporesidente Ramaphosa e ne ya samagana le tsholofelo ya moAforika Borwa mongwe le mongwe.

E ne e samagana le matsapa a a neng a samagane le naga a a neng a tlhokwa go rarabololwa ka bonako; ya tshitshinya tse dingwe tsa ditharabololo tse di ka leko-Iwang; le go supa maikemisetso a mmatota a go aga Aforika Borwa e e botoka.

Dikarolo tseo SoNA ya 2018 e tsepamisitseng mogopoloo mo go tsona

Fela jaaka di-SoNA tse dingwe

tse di fetileng, dikarolo tse di ka ga go tlhola ditiro, go godisa ikonomi, go fedisa lehuma, go tlamela ka thuto, ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo, pusetsa ya dinaga, tekatekano ya batho ba bong jo bo farolaganeng mmogo le go lwantshana le bosenyi le bonweenwee en nnilie tsa tse dingwe tsa dilo tseo di tlhageletseng ka magetla mo go SoNA ya 2018.

Moporesidente Ramaphosa le fa go le jalo o tlhalositse gore paka eno e ka ga go simolola naga ya Aforika Borwa sešwa. E ka ga go senka ditsela tse dintšhwa tsa gorarabolola matsapa a naga.

"Re rwesitswe maikarabelo a go aga naga sešwa, go thulana le ditiro tsa mo malobeng tse di neng di tsaya letlhakore le tlhoko tekatekano e e santseeng e rena mo dinakong tsa gompieno. Re rwesitswe maikarabelo ano seemo se tobekane."

Go tlhola ditiro

Se sengwe sa ditharabololo tse di botlhokwa mo go fediseng khumanego, eleng gotlhola ditiro e nnile go tsa tse di botlhokwa thata tse di tlhagisitsweng ke Moporesidente Ramaphosa mo puong ya gagwe.

"Se se botlhokwa thata mo maikemisetso a naga ka ngwaga wa 2018 e nnile go tlhola ditiro, bogolosegolo tse di tla thusang bašwa," ga rialo Ramaphosa.

Ka ntlha ya fa botlhokatiro bo tswelela go ata mo nageng ya Aforika Borwa, Moporesidente Ramaphosa o ne a gatelela tlhogagaloe e potlakileng ya go tlhola ditiro ka go tsaya dikgato di le mmalwa. Tsiboso ya Samiti ya Ditiro ya ga Moporesidente,



e leng se se tla tsenyeletsang dipuisano magareng ga lekala la puso, dikgwebo le mekgatlhlo ya baagi, e ne ya amogelwa ka diatla tsoopedi.

Fa e ne e tshwerwe mo kgwedding ya Diphalane, Samiti eno e nnile mosola mo go simololeng dikgato tsa go tlhoma ditiro. Letlhomeso la ditumelano le le saenilweng kwa samiting eno le tlhagisa ditsereganyo di feta di le 70 tsa di tharabololo tseo, gareng ga tse dingwe, di tla tshegetsang ditlhokwa tsa ka fa nageng, tsa oketsa le go atolosa diromelwante, tsa tlhagolela bašwa tsela gore ba simolole go tsena mo ditirong le go tlhabolola makala a a jaaka a temothuo, tlhagisodikuno, meepo le a go selia ditlakala.

Jaaka bašwa bontsi jwa bona bo amilwe ke botlhokatiro, Moporesidente Ramaphosa ka bonakonyana o ne a simolola lenaane la go bokeletsa dipeelsetso. O ne a thapa setlhophae se se itlhophileng sa ditokololo di le nne gore se mo thuseng go ngokela dipeelsetso di ka dira R1.2 trilione pele ga ngwaga wa 2023. Moporesidente Ramaphosa o ne gape a tsaya maeto go ralala le lefatshe go tsosolosa tshepo ya dinaga tsa kwa ntle gore di ka beeletsa mo nageng ya Aforika Borwa.

Letsholo leno le konoseditswe ke Khoenferense ya Dipeelsetso ya Aforika Borwa ka kgwedi ya Diphalane, moo Moporesidente a rebotseng gore dipeelsetso di ka dira R290 bilione go ikannwe fa di tla diragadiwa, mme di tla tlaleletsa R400 bilione e dinaga tsa kwa ntle tse ba neng ba di etetse mo nakong ya go bokeletsa dipeelsetso di soloeditse fa di tla e beeletsa.

Go setse go bonetswe kwa pele gore dipeelsetso di tla tlaleletsa mo Seelong sotlhe sa Ditlhagisiwa tsa ka fa

Nageng mo Ngwageng (GDP) mo nageng ya Aforika Borwa ka R330 bilione mo ngwageng wa 2024, le go tlhola ditiro di ka nna 275 000 ka ngwaga.

Sephuthelwana sa tsosoloso ya ikonomi sa ga Moporesidente Ramaphosa se nopotswe jaaka e nngwe ya dikgato tse di botlhokwa tsa tsereganyo mo go efogeng dikgoreletsi tsa ikonomi ya Aforika Borwa. Fa se sale se rebolwa mo kgweding ya Lwetse, sephuthelwana seno se sololetsa koketsegoo mo tirisong ya madi a mafaratlhatalha a setšhaba, mo tsosolosong ya makala a mafaratlhatalha a ditlhaletsanole a meepo, mo diporajekeng tse di tshwaraganetsweng mmogo ke makala a puso le a poraefete le mo melaong e e nolofaditsweng ya Visa e e tla kgontshang ditlammo tsa dinaga tsa kwa ntle go gwebisana le naga ya Aforika Borwa.

Go utulola bonweenwee ka moodi le go matlafatsa tirelo ya puso

Moporesidente o itsupile gore o ikemiseditse go tumola bonweenwee ka moodi mo ditheong tsa puso le mo dikgwebong tsa puso. Khomisene ya Diphuruphutso tse di Mabapi le go Goga Puso ka Nko e simolotswe ka gang fa a sena go tsena mo kantorong ya boporesidente, mmogo le khomisene ya diphuruphutso tse di mabapi le merero ya kwa Eskom le tsa Tirelo ya Lekgetho la Aforika Borwa (SARS).

Go fetolwa ga boetapele mo ditheong tsa dikgwebo tsa puso e nnile ya tse dingwe tsa dikgato tse di supileng gore Moporesidente o ikemiseditse go lwantshana le bonweenwee le go matlafatsa ditirelo tsa puso.



Lenaane la YES ke mogopoloo wa ga Moporesidente Ramaphosa e le tsela ya go thusa bašwa go thapiwa.